

Povećavanje broja pčelinjih društava jednostavnom podjelom

Vrijeme cvjetanja maslaca je period kada treba izvoditi ove radove.

Pčelinje društvo koje je razvijeno u dva sanduka Log Normal može se podijeliti na ovaj način i podjelom se postizu dva cilja :


- 1.- dobiva se jedno novo društvo
- 2.- sprečava se prirodno rojenje razdvojenog društva.

Podjela se može izvršiti na dva načina.

- 1.- Podjela bez traženja matice .
- 2.- Podjela sa traženjem matice.

1.- Podjela bez traženja matice.

Ovo je najjednostavniji način koji zahtjeva najmanje rada. Društvo koje je razvijeno u 2 sanduka dijeli se tako da se jedan sanduk odmakne 2-3 metra na stranu na novu podnicu i kompletira sa novim krovom. Prilikom odvajanja treba obezbjediti da u obadva dijela ima otvorenog legla sa mladim larvama. Ovo se konstatuje jednostavnim pregledom. Nije važno koji će dio ostati na starom mjestu a koji će biti premješten na novo mjesto. Šesti dan nakon odvajanja treba pregledati obadva sanduka i konstatovati gdje se nalazi matice. U sanduku gdje nema matice nacice se zapoceti maticnjaci. Treba porusiti maticnjake i ostaviti dva koji još nisu zatvoreni jer su oni zapoceti na najmladjim larvama što je garancija da će nova matice biti dobrog kvaliteta. Ako je matice ostala na starom mjestu treba proveriti da nisu zapoceti maticnjaci, ako su zapoceti treba ih porusiti i na taj sanduk treba dodati nastavak sa izgradjenim sacem i satnim osnovama.



Ako je vrijeme loše i nema dobrog unosa nektara i polena obadva društva treba prihraniti nekoliko dana seceranom otopinom 1:1 u količini oko ½ litra dnevno. Ovaj metod je veoma pouzdan i uspijeva u preko 80% slučajeva.

Zatvoreno leglo u bezmaticnom sanduku treba da se pojavi nakon 5 sedmica. Ako se u šestoj sedmici ne pojavi zatvoreno leglo projekat treba prekinuti i društva spojiti. U dobrim vremenskim uslovima obadva društva daju normalan prinos meda.


2.- Podjela drustva sa trazenjem matice

Drustvo koje se dijeli treba biti dobro razvijeno u dva sanduka. Postavi se prazan sanduk na novu podnicu, nadje se matica i prenese u taj sanduk sa ramom na kome je nadjena. Do toga rama se postavi jedan prazan izgradjen ram a do njega i sa druge strane po jedan ram sa zatvorenim leglom. Dodaju se jos dva rama sa hranom, ostali prostor se popuni satnim osnovama i sagradjenim sacem. Dalji postupak se moze obaviti na dva nacina :


1- Sanduk sa maticom premjestiti na drugo mjesto u pcelnjaku ili ostaviti na mjesto na kome je bilo. Ako se matica premjesti na drugo mjesto ona ce izgubiti pcele izletnice pa joj treba pomoci prihranom da bi nastavila normalan razvoj. Prihranu treba vrsiti dvije sedmice secernom otopinom 1:1 porcijama do 1 litar dnevno.

2- Ako se matica ostavi na istom mjestu ona ce dobiti pcele izletnice i nastaviti normalan razvoj. U ovome slucaju dio sa maticom treba prosirit dodavanjem nastavaka da nebi doslo do rojevog nagona. Sesti dan nakon odvajanja porusiti zatvorene maticnjake u dijelu koji je bez matice i ostaviti dva iz kojih ce se izleci matica. Ako je matica ostavljena na mjestu drustva koje se dijeli treba dodati jedan nastavak sa satnim osnovama i izgradjenim sace. U dijelu koji je ostao bez matice treba da se pojavi novo leglo nakon 5 sedmica . Ako se leglo ne pojavi u sestoj sedmici projekat treba prekinuti i drustva spojiti u jedno.

Matica je premjestena na drugo mjesto



Matica je ostala na mjest drustva koje se dijeli



Ovaj nacin je prilicno uspjesan preko 80 %. Obezbjedjuje sprecavanje rojenja I veci prinos meda. Metodi jednostavnog odvajanja ne zahtijevaju mnogo rada ali su niskoproduktivni jer se ceka dugo

vremena do pojave novog legla u dijelu koji je ostavljen bez matice. U toku gradnje maticnjaka i cekanja da se pojavi novo leglo treba izbjegavati otvaranje kosnice.